

Biografski podaci

Arhiv Bos. krajine B. Luka

ABK 809-015-065

1. Mazićukas (Asina) Sulejman
- 2) rođen 10. januara 1917 u Kupresu
- 3) sistro - sopstveničko (poljoprivreda)
4. Mjesto boravka i vrijeme:

- a) Prije rata u Beogradu - od sept. 1936 do samog rata
- b) Za vrijeme rata u B. Luci - od 23. juna 1941 - septembra 1944 g.
- c) Posle rata u Sarajevu (5 aprila 1945 - 9. 6. 1949), B. Luci, Jajci i Bugojnu.
- 5) Školovanje. Gimnaziju završio u Sarajevu septembar 1936. Od septembra 1936. studirao biologiju u Beogradu sve do rata.

6) Zanimanja:

Prije rata student, u tazu rata bio ilegalni radnik (radio u zagovini), a posle rata oficir OZN-e, a zatim securiterik (inspector kontro. komisije B.H.) sač rad. prinosnih organizacija, načelnik odjeljaja finansija BiH-a tada još i direktor Komunalne banke u Bugojnu)

7. Političku aktivnost:

a) Prije rata još kao gimnazijalac uključio se u naprednički okrug pokret, da bi kao student bio aktivan član „narodne studentske omladine“ učestvovao svi u svim akcijama naprednih studenata beogradskog univerziteta. Bio je član uprave i radio u stud. zadrži „Samopomoć“, te aktivan sudjelovao u radu udruženja bosanskih studenata „Petar Kocic“. Preko njih prikupljao omladinu u rednom mestu i organizovao muke godine „studentske zabele“ koje su bile pozvane u blizoj okolini radi naprednog zaobljajja. Organizovano su dolazile grupe napredne omladine u obližnjih gradova (Livno - Latićić, Kutlišić, Mirković; Dervna - Dervis Nurić, Boris Čavarević; Bugojno - Bušatlija i dr.). Prije rata predstava mi je bila 3 puta i kraće vrijeme sam hapšen 2 puta i to u veri decembarskih izboru 1938. i u veri Otvorenog pisma bosansko-kračegovačkih studenata. Radili su učenog radnika, odmah po izbijanju rata u Hrvatsku-SSSR morao sam braniti u rednom mestu jer mi je zaprijetila neposredna opasnost hapšenja i likvidiranja.

U B. Luci sam bio nar. heroja Matmata Bušatliju po „Bub“. Sa njime sam ilegalno radio u veri priprema za ustonak. On me je u julu 1941 godine primio u članstvo KPJ i ostavio na ilegalni radnik. Po part. radikaluu ostao sam u B. Luci, sve do septembra 1944 godine. Kada ga neprijatelji krajem 1942 godine uspio da napreduje part. organizaciju, aktivno sam radio na njenoj obnovi. Krajem 1942 ili početkom 1943. bio sam

bizan raz sekretara Ujedinjenog komiteta, na kojoj dnuostu sam bio sve do maja 1944 godine. I našao je sam bio član M.K. i to kao povjerenik OZNA-ja za B. Luka. Tako raz sekretara M.K. bio je potpredstavnik od strane Okružnog komiteta raz korzaru (Milorđ Stojaković), od koga sam i dobio legalki molimak „Banjalučanin 2“

Po definitivnom izlasku na oslobođenju teritorijal bio sam oficir OZNA-ja za B.i.Z. i to u Jajcu, Livnu i na oslobođenjem Sarajeva u Sarajevu.

U toku rata mojim kapšem, ali sam bio punjio u nekoliko maliških procesa od neprijateljih o čemu sam bio obvezšten. Takođe moje predresone je bila mogunost da u kojoj sam stekao vrijeme stanovao i to dva puta raz jednu moci.

Posebno rata bio sam sekretar part. organizacije ministarstva socijalne politike i zarobljeni Biće i član Komiteta ministarstava u Sarajevu. Tako J.B.-u imao sam dužni predvod, a nadsam član SK-a

Anđelović

Drugu Lukiću,

na tvoje pozivanje sreća boraca Šajku vam biografije podatke. Slobodan je sam priloziti i često glasao kod kapova vratnika vjerujući da može poslušati u razvjetljavanju i utrošavanju činjenica.

4. XI. 67

Na drugoski poziv

Jovanović

Idi nešto uveče agree suncu se gde uđu spusti.

Uz t. Ruge ay mi gari nešto drugi agree.

Jovanović

(74) ABK 109-04-065

IZJAVA

Druga Manduku Sulejmansi poznajem od maja 1943 godine, kada sam kao član KPJ došla iz Maslovara u Banja Luku na ilegalni rad. Bila sam upućena po zadatku Oblasnog komiteta u neoslobodjenu Banju Luku radi uspostavljanja čvrstih veza sa partiskom organizacijom grada, a koje su veze poslije puča a naročito provale Zage Blažić bilo nestalne i nesigurne. Na tom zadatku ostala sam u Banji Luci šest mjeseci. Kroz to vrijeme direktno sam održavala vezu sa drugom Mandžukom a kontaktirala sam sa njime kao sa sekretarom Mjesnog komiteta. On mi je podnosiо izvještaj o radu i situaciji Banjalučke partiske organizacije. Isto tako iznosiо je mјere koje Mjesni komitet poduzimaо da se partiska organizacija učvrsti u tada teškim uslovima ilegalne borbe u Banji Luci. Situacija je bila otežana, naročito kada je neprijatelj provalama uspio da razbije ranije mjesno rukovodstvo. Na osnovu toga, skala sam izvještaje Okružnom odnosno "blasnom" komitetu partije i to prema mogućnostima veze.

Drug "andžuka" je sabirao materijale o neprijatelju, njegove namjere i kretanje jedinica i to je preko mojih veza slato do partizanskih jedinica u centralnoj Bosni. Komitet koji je drug Mandžuka vodio uspješno je organizovao novčanu i materijalnu pomoć porodicama boraca i interniraca. Znam da su neke porodice primale stalnu i obimnu pomoć. Isto tako znam, jer sam imala uvid u njegovu aktivnost kao sekretara komiteta, da je ljujetvo za NOV i materijal organizovano otpremeno i to uglavnom za Kozaru. Imaće "jesna organizacija imala je tada stalniju i čvršću vezu sa partiskim organizacijama na Kozari.

U toku svoga rada u Banji Luci stekla sam puni uvid u rad Mjesnog komiteta i konkretno druge "andžuke". Poznate mi je da je preko tog Komiteta i druga "andžuka" otpremana pošta koju sam je ranije -poslije puča 1942 godine iz Centralne Bosne slala preko Banja Luke za druga Starog i rukovodstvo u "rajinu. Partiskih vođa" Šefu je primao pod Šifrom "žuta i plava" i to uspješno prebačiveo do označenih mјesta. Drug "andžuka" me je u jesen 1943. godine obavijestio da policija traga za "plavom", kako se to odnosilo na mene, jedno vrijeme sam se krila, a kasnije po očobrenju prebacila na oslobođenu teritoriju. Po mom odlasku iz Banja Luke podnijela sam izvještaj lično drugu Starom o radu banjalučke organi-

zaciјe. Koliko mi je poznato veza je i dalje održavana a saznala sam da je drug "andžuka po pozivu druge Momira Kapora izlazio kasnije na Ponigu.

Na osnovu ličnog uvida kroz taj period kada sam bila u uskoj vezi sa Mandukom, dobila sam utisak da se zalagao i savjetovalo odnosio u izvršavanju zadatka. Isto tako pokazivalo je punu inicijative i ispoljavao je iskustvo dobrog ilegalnog partiskog radnika. Ovo je za mene bilo važno, jer sam ja u pogledu ilegalnog rada bila bez iskustva, što bi se meni bez iskustva i pomoći druga Mandžuke sigurno osvetilo.

Iz kontakata sa njime utvrdila sam da je bio dobar poznavac prilka u Banja Luci i da je to doprinjelo uspješnom izvršavanju zadatka Komiteta kojeg je on vodio.

Na osnovu svega izloženog za navedeni period njegovog ilegalnog rada kada je rukovodio sa organizovanim radom za NOP, mogu da tvrdim da ga treba uključiti u sastavni dio njegovog cijelokupnog aktivnog učešća, i rada, na osnovu kojeg polaze prevo na "Partizansku spomenicu 1941 godine".

Izjavu dala

Glavaš Viktorija
nosilac Spomenice 1941. br. 28099

Sarajevo, 6.III 1962.g

B. Fejka

Da je gornju izjavu dala dala drugarica Glavaš Viktorija i vlastoručno potpisala ovjerava

Sekretar
Savjeta za soc.politiku NRBiH

Leon Fikher



L. Fikher